



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0937797 / 003

U Podgorici, dana 30.11.2021.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA, broj 333297 podnijetoj dana 24.11.2021. u 12:11:10, preko

Ime i prezime: MILA JOVANOVIĆ

[REDACTED]

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA - registarski broj 5 - 0937797, PIB 03323439 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 05.04.2021.

Registruje se - upisuje se: Statut od 18.11.2021.

Osnivač:

Briše se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PODGORICA
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 03023427 ,
Udio: 50%

Registruje se - upisuje se: MILORAD KATNIĆ

[REDACTED]

Obrazloženje

Podnosilac je dana 24.11.2021 u 12:11:10 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću THE TEMPERANCE GROUP.

preuzela Desanka Kotlova
08.12.2021.

[Signature]

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



[Signature]
Samostavjetnik I
Enis Huremović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija i socijalnog staranja CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 30.11.2021

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 30.11.2021, pod registarskim brojem 5-0937797/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA..Ugovorom i Statutom od 18.11.2021. godine vrši se promjena osnivača .Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Nacelnica
Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0937797 / 002

Datum registracije: 07.09.2020.

PIB/Carinski broj: 03323439

Datum promjene podataka: 16.04.2021.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv: THE TEMPERANCE GROUP

Telefon: +38269737377

eMail: buccawinebar@gmail.com

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 25.08.2020.

Datum donošenja Statuta: 25.08.2020. Datum promjene Statuta: 05.04.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: BAKU BR. 140 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BAKU BR. 140 PODGORICA

Adresa sjedišta: BAKU BR. 140 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 5610 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

MICHAEL DAVID SHORE

Uloga: Osnivač

Udio: 25%

TRIPKO KRGOVIĆ [REDACTED]

25%

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PO [REDACTED]

03023427

Uloga: Osnivač

Udio: 50%

Adresa: ŠEIKA ZAIDA BR.5 PODGORICA

LICA U DRUŠTVU:

STOJAN KARADŽIĆ [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 24.11.2021 godine u 12:08h

MP

Načelnica

Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0715244 / 006
PIB/Carinski broj: 03023427

Datum registracije: 31.12.2014.
Datum promjene podataka: 28.12.2020.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PODGORICA

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv: SEED CAPITAL PARTNERS
Telefon: +38267766051
eMail: seedcapitalpartnerscg@gmail.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 19.12.2014.
Datum donošenja Statuta: 19.12.2014. Datum promjene Statuta: 21.12.2020.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BAKU BR.140 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BAKU BR.140 PODGORICA
Adresa sjedišta: BAKU BR.140 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6420 Djelatnost holding kompanija
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1.625.001,00Euro (Novčani 1.625.001,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

MILAN IVANOVIĆ

Uloga: Osnivač
Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

MILA MILOVIĆ [REDACTED]

[REDACTED]
Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILA MILOVIĆ [REDACTED]

[REDACTED]
Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()


Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 26.11.2021 godine, u 07:01h

MP

Načelnica

Sanja Bojanić



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 333297

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je MILA JOVANOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - THE TEMPERANCE GROUP - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50937797 sa sljedećim prilogima:

Izjava

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Ugovor o prenosu udjela

Datum prijema dokumentacije: 24.11.2021. god.

Podnosilac prijave

M. Jovanović

Dokument primio/la

K. Kasalica

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE ¹									
Prijavu podnosi:		1.1. [REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]				1.1.2. Država		CG			
1.1.3. IME		Mik		1.1.4. PREZIME		Jakovic'			
1.1.5. Ulica i broj		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED] REGISTRACIJE u CRPS									
2.1. Osnivanje		☒ 2.2. Promjena		2.3. Brisanje		2.4. Rezervacija naziva			
3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA									
3.1. Registar poreskih obveznika									
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost				3.3. Carinski registar					
3.4. Registar uprave za inspeksijske poslove (tržišna inspekcija)				3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede					
3.6. Registar stanovnika									
4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE									
Oblik organizovanja									
X	DOO		PREDUZETNIK	AD		KD		DIO STRANOG DRUŠTVA	
	NVO		ZADRUGA			KOOPERATIVA		INVESTICIONI FOND	
								USTANOVA	OD
								PODRUŽNICA	OSTALO
4.1. Puni naziv društva			DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA						
4.2. Skraćeni naziv			THE TEMPERANCE GROUP						
4.3. PIB:			03323439			4.4. Registarski broj:		50937797	
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ² / naziv podružnice									
4.6. Novi naziv društva:									
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv									
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA									
4.5.1. Ulica i broj:		BAKU BR. 140							
4.5.2. Mjesto:		PG			4.5.3. Opština:		PG		
4.5.4. Država:		CG							
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE									
4.6.1. Ulica i broj:		BAKU BR. 140							
4.6.2. Mjesto:		PG			4.6.3. Opština:		PG		
4.6.4. Država:		CG							
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA									
4.7.1. Ulica i broj:		BAKU BR. 140							
4.7.2. Mjesto:		PG			4.7.3. Opština:		PG		
4.7.4. Država:		CG							

Jakovic'

¹Obavezno za sve oblike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

4.8. KONTAKT:

4.8.1. Telefon/fax:

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁴

5 6 . 1 0

Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

4.9.1. Nova pretežna djelatnost⁵:

.

5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKAT⁶

NASTANAK

☐	Osnivanje	☐	Spajanje
☐	Podjela	☐	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta		18.11.2021.	
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	

6. OBLIK SVOJINE

☐	Privatna	☐	Zadružna
☐	Dva ili više oblika svojine	☐	Državna

7. SPOLJNO-TRGOVINSKI PROMET:

☐	Da	☐	Ne
--------------------------	----	--------------------------	----

8. KAPITAL

8.1. Porijeklo kapitala

☐	Domaći	☐	Strani	☐	Mješoviti
--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	-----------

8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

8.2.1. Osnivački kapital		8.2.2. Povećanje		8.2.3. Smanjenje	
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala	Kapital nakon promjene		
Ukupno (novčani + nenovčani)	€	€	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€	€	€

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: _____

Potpis podnosioca prijave

M. Jovanović

⁴Šifra djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost⁶Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi i zadruge

9. <u>LICE U DRUŠTVU</u>		☐ Imenovanje		☐ Promjena		☒ Prestanak	
9.1. MB / JMB:		PIB 03023427		☐ za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ☐ za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru ☐ ID lica			
9.2 NAZIV/ IME		DOO SEED CAPITAL PARTNERS DOO PODGORICA		PREZIME			
9.3 Pol		☐ Muški ☐ Ženski		9.4. Datum rođenja			
9.5. ADRESA							
9.5.1. Ulica i broj		BAKU BR.140		*Državljanstvo		(samo za strane državljane)	
9.5.2. Opština		PG		Mjesto:			
9.5.3 Država		CG		*Zanimanje		☐ za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn odbora	
10. <u>ULOGA:</u> (odabrati jednu od ponuđenih)							
☒	Osnivač			Izvršni direktor			
	Član DOO			Direktor			
	Ortak			Predsjednik organa upravljanja			
	Komanditor			Član nadzornog odbora			
	Komplementar			Član odbora direktora			
	Zadrukar			Član upravnog odbora			
	Preduzetnik			Član odbora za reviziju			
	Poslovođa			Sekretar društva			
	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik			
	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu			
	Likvidator			Lice koje odgovara			
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)						
10.1. UDIO				50		%	
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)							
10.2. <u>Ovlašćenja u prometu</u>		☐ Neograničena		☐ Ograničena			
*Unijeti opis ograničenja							
10.3. <u>Ovlašćen da djeluje</u>		☐ Pojedinačno		☐ Kolektivno		Članovima organa upravljanja	
*Upisati sa kim, ako je kolektivno						Sekretarom društva	
						Direktorom društva	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog							
Saglasnost sa imenovanjem							
Potpis							
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.							
JMB/br.pasoša: <i>Mjavarović</i>							

9. LICE U DRUŠTVU	☒	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:	*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru ID lica			
9.2 NAZIV/ IME	MILORAD		PREZIME	KATNIĆ
9.3 Pol	X	☒ Muški	☐ Ženski	9.4. Datum rođenja
9.5. ADRESA				
9.5.1. Ulica i broj	[redacted]		[redacted]	(samo za strane državljane) Crnogorsko
9.5.3 Država	CG		[redacted]	[redacted]
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)				
☒	Osnivač		Izvršni direktor	
☐	Član DOO		Direktor	
☐	Ortak		Predsjednik organa upravljanja	
☐	Komanditor		Član nadzornog odbora	
☐	Komplementar		Član odbora direktora	
☐	Zadrukar		Član upravnog odbora	
☐	Preduzetnik		Član odbora za reviziju	
☐	Poslovođa		Sekretar društva	
☐	Prokurista		Ovlašćeni zastupnik	
☐	Revizor		Lice koje predstavlja podružnicu	
☐	Likvidator		Lice koje odgovara	
☐	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)			
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)			50	%
10.2. Ovlašćenja u prometu	☒	Neograničena	☐ Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja				
10.3. Ovlašćen da djeluje	☒	Pojedinačno	☐ Kolektivno	
*Upisati sa klm, ako je kolektivno			Članovima organa upravljanja	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog			Sekretarom društva	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog			Direktorom društva	
Saglasnost sa imenovanjem				
Potpis				
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.				
JMB/br.pasoša: [signature]				

11. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

	Izvršni direktor		Nadzorni odbor
	Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština društva
	Odbor direktora		Drugo (upisati)
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			

12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)

12.1 Oblik organizovanja:	
12.2 RegistarSKI broj:	
12.3 Matični broj:	
12.4 Naziv matičnog društva:	
12.5 Država matičnog društva:	
12.6 Mjesto matičnog društva:	
12.7 Datum donošenja statuta:	
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:	

13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)

MB društva:	
Naziv društva:	

14 FINANSIJSKA DOKUMENTA

	Bilans uspjeha		Bilans stanja
	Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)		
	Godina dokumenta		
	Drugo		

JMB/br.pasoša: _____

Datum: _____

Potpis podnosioca prijave

15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

☐

DA

☒

NE

15.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i PIB)

15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

☐

DA

☒

NE

15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i PIB)

potpis

H. G. G. G.

16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA**Način prestanka**

☐	Likvidacija	☐	Brisanje
--------------------------	-------------	--------------------------	----------

16.1. LIKVIDACIJA⁷**16.1.1 Vrsta likvidacije**

☐	Dobrovoljna likvidacija	☐	Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku
--------------------------	-------------------------	--------------------------	---

16.1.2. Sa imovinom

☐	DA	☐	NE
--------------------------	----	--------------------------	----

16.1.3. Datum pokretanja postupka

16.1.4. Datum odluke

17. BRISANJE⁸**17.1.1. Razlog prestanka**

☐	☐	Spajanjem	☐	Podjelom	☐	Na sopstveni zahtjev
--------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------------------

17.1.2. Datum prestanka / odluke

17.1.3. Naziv donosioca rješenja

17.1. 4. Broj rješenja

17.1.5. Datum rješenja

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: _____

Potpis podnosioca prijave⁷ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija⁸ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje

Na osnovu članova 264, 265, 266, 267, 270 i 271. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 65/2020), kao i na osnovu Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću »THE TEMPERANCE GROUP« d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), osnivači **MILORAD KANTNIĆ**, [REDACTED]
na adres [REDACTED] **TRIPKO KRGVIĆ**, [REDACTED]

[REDACTED] **MICHAEL DAVID SHORE**, [REDACTED]

18.11.2021.godine, donose

S T A T U T

Društva sa ograničenom odgovornošću

»THE TEMPERANCE GROUP« d.o.o.

Podgorica

Osnovne odredbe

Čl. 1

Ovim statutom, a u skladu sa propisima Zakona o privrednim društvima, utvrđuju se pitanja od značaja za rad društva i to:

- firma i sjedište Društva
- djelatnosti Društva,
- ukupan iznos osnovnog kapitala, vrsta i visina uloga,
- način uplate i upisa uloga i veličina uloga,
- utvrđivanje dobiti i način snošenja rizika i pokriće gubitaka,
- izbor, opoziv i djelokrug organa Društva,
- zastupanja Društva,
- rezerve u Društvu,
- način promjene oblika Društva,
- prestanak Društva,
- rješavanje sporova u Društvu,
- administrativne i pravne obaveze,
- obavještanje i poslovna tajna,
- prelazne i završne odredbe,
- druga pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva.

Čl. 2

Osnivači Društva su:

1. **MILORAD KATNIĆ, JMBG** [REDACTED]

[REDACTED]
Društvu

2. **TRIPKO KRGVIĆ, JMBG** [REDACTED]

[REDACTED]
Podgorica, sa 25% udjela u Društvu i

3. **MICHAEL DAVID SHORE**, [REDACTED]
[REDACTED]

Društvo sa ograničenom odgovornošću »THE TEMPERANCE GROUP« d.o.o. Podgorica je pravno lice.

Društvo je osnovano i traje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Firma i sjedište društva

Čl. 3

Društvo posluje pod firmom: **Društvo sa ograničenom odgovornošću »THE TEMPERANCE GROUP« d.o.o. Podgorica.**

Skraćeni naziv Društva je: » **THE TEMPERANCE GROUP** « d.o.o. Podgorica.

Čl. 4

Sjedište Društva je: **Baku br.140, Podgorica.**

Adresa prijema službene pošte je **Baku br.140, Podgorica.**

Email Društva je buccawinebar@gmail.com

Firmu i sjedište mogu mijenjati osnivači.

Čl. 5

Društvo ima žiro račun kod poslovne banke.

Čl. 6

U svom poslovanju Društvo upotrebljava pečat i štambilj.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, sa tekstom na obodu: **Društvo sa ograničenom odgovornošću »THE TEMPERANCE GROUP« d.o.o. Podgorica.**

Čl. 7

Odnosi u Društvu koji nijesu regulisani aktom o osnivanju i ovim Statutom urediće se drugim opštim aktima društva (Pravilnicima, Poslovnica i dr.) i posebnim odlukama osnivača.

Čl. 8

Društvo se registruje za obavljanje sledećih djelatnosti

SEKTOR A POLJOPRIVREDA; ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.12 Gajenje pirinča

01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka

01.14 Gajenje šećerne trske

01.15 Gajenje duvana

01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.21 Gajenje grožđa

01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća

01.23 Gajenje agruma

01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća

01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

01.26 Gajenje uljnih plodova

01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka

01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja

01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

01.30 Gajenje sadnog materijala

01.41 Uzgoj muznih krava

01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola

01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara

01.44 Uzgoj kamila i lama

01.45 Uzgoj ovaca i koza

01.46 Uzgoj svinja

01.47 Uzgoj živine

01.49 Uzgoj ostalih životinja

01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja

01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada

01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

01.63 Aktivnosti poslije žetve
 01.64 Dorada sjemena
 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
 02.20 Sječa drveća
 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
 03.11 Morski ribolov
 03.12 Slatkovodni ribolov
 03.21 Morska akvakultura
 03.22 Slatkovodna akvakultura

SEKTOR B VAĐENJE RUDA I KAMENA

05.10 Vađenje kamenog uglja
 05.20 Vađenje morskog uglja i lignita
 06.10 Vađenje sirove nafte
 06.20 Vađenje prirodnog gasa
 07.10 Vađenje ruda gvožđa
 07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma
 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
 08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škrljica
 08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
 08.92 Vađenje treseta
 08.93 Vađenje soli
 08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena
 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa
 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena

SEKTOR C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

10.11 Prerada i konzervisanje mesa
 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
 10.41 Proizvodnja ulja i masti
 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
 10.52 Proizvodnja sladoleda
 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
 10.81 Proizvodnja šećera
 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
 10.83 Prerada čaja i kafe
 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

10.85 Proizvodnja gotovih jela
 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
 11.05 Proizvodnja piva
 11.06 Proizvodnja slada
 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
 13.10 Priprema i pređenje tekstilnih vlakana
 13.20 Proizvodnja tkanina
 13.30 Dovršavanje tekstila
 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
 13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
 14.11 Proizvodnja kožne odjeće
 14.12 Proizvodnja radne odjeće
 14.13 Proizvodnja ostale odjeće
 14.14 Proizvodnja rublja
 14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
 15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna
 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
 15.20 Proizvodnja obuće
 16.10 Rezanje i obrada drveta
 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
 16.22 Proizvodnja parketa
 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
 17.12 Proizvodnja papira i kartona
 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
 17.24 Proizvodnja tapeta

17.29	Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona	23.61	Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo
18.11	Štampanje novina	23.62	Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo
18.12	Ostalo štampanje	23.63	Proizvodnja svježeg betona
18.13	Usluge pripreme za štampu	23.64	Proizvodnja maltera
18.14	Knjigovezačke i srodne usluge	23.65	Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
18.20	Umnožavanje snimljenih zapisa	23.69	Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
19.10	Proizvodnja produkata koksovanja	23.70	Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
19.20	Proizvodnja derivata nafte	23.91	Proizvodnja brusnih proizvoda
20.11	Proizvodnja industrijskih gasova	23.99	Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
20.12	Proizvodnja sredstava za spravljanje boja i pigmenata	24.10	Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
20.13	Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija	24.20	Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
20.14	Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija	24.31	Hladno valjanje šipki
20.15	Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja	24.32	Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
20.16	Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima	24.33	Hladno oblikovanje profila
20.17	Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima	24.34	Hladno vučenje žice
20.20	Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu	24.41	Proizvodnja plemenitih metala
20.30	Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova	24.42	Proizvodnja aluminijuma
20.41	Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje	24.43	Proizvodnja olova, cinka i kalaja
20.42	Proizvodnja parfema i toaletnih preparata	24.44	Proizvodnja bakra
20.51	Proizvodnja eksploziva	24.45	Proizvodnja ostalih obojenih metala
20.52	Proizvodnja sredstava za lijepljenje	24.46	Proizvodnja nuklearnog goriva
20.53	Proizvodnja eteričnih ulja	24.51	Livenje gvožđa
20.59	Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda	24.52	Livenje čelika
20.60	Proizvodnja vještačkih vlakana	24.53	Livenje lakih metala
22.11	Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila	24.54	Livenje ostalih obojenih metala
22.19	Proizvodnja ostalih proizvoda od gume	25.11	Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
22.21	Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike	25.12	Proizvodnja metalnih vrata i prozora
22.22	Proizvodnja ambalaže od plastike	25.21	Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
22.23	Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo	25.29	Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera
22.29	Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike	25.30	Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
23.11	Proizvodnja ravnog stakla	25.40	Proizvodnja oružja i municije
23.12	Oblikovanje i obrada ravnog stakla	25.50	Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
23.13	Proizvodnja šupljeg stakla	25.61	Obrada i prevlačenje metala
23.14	Proizvodnja staklenih vlakana	25.62	Mašinska obrada metala
23.19	Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode	25.71	Proizvodnja sječiva
23.20	Proizvodnja vatrootalnih proizvoda	25.72	Proizvodnja brava i okova
23.31	Proizvodnja keramičkih pločica i ploča	25.73	Proizvodnja alata
23.32	Proizvodnja opeke, crijeva i građevinskih proizvoda od pečene gline	25.91	Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
23.41	Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta	25.92	Proizvodnja ambalaže od lakih metala
23.42	Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda	25.93	Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
23.43	Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike	25.94	Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
23.44	Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike	25.99	Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
23.49	Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda	26.11	Proizvodnja elektronskih elemenata
23.51	Proizvodnja cementa	26.12	Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
23.52	Proizvodnja kreča i gipsa	26.20	Proizvodnja kompjutera i periferne opreme
		26.30	Proizvodnja komunikacione opreme
		26.40	Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
		26.51	Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

- 26.52 Proizvodnja satova
- 26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
- 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- 26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
- 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
- 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
- 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
- 27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
- 27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
- 27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje
- 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
- 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
- 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
- 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
- 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
- 28.15 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
- 28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
- 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
- 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
- 28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
- 28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene
- 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
- 28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
- 28.49 Proizvodnja ostalih mašina-alatki
- 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
- 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
- 28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
- 28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
- 28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
- 28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene
- 29.10 Proizvodnja motornih vozila
- 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
- 29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
- 29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i dodatne opreme za motorna vozila
- 30.11 Izgradnja brodova i plovni objekata
- 30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
- 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
- 30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme
- 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
- 30.91 Proizvodnja motocikala
- 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
- 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
- 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
- 31.03 Proizvodnja madraca
- 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
- 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
- 32.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
- 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
- 32.30 Proizvodnja sportske opreme
- 32.40 Proizvodnja igara i igračaka
- 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
- 32.91 Proizvodnja metli i četki
- 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka mašina
- 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica
- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- SEKTOR D SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA**
- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih goriva gasovodom
- 35.23 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
- 35.30 Snabđivanje parom i klimatizacija
- SEKTOR E SNABDIJEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI**
- 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada

39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom

SEKTOR F GRAĐEVINARSTVO

41.10 Razrada građevinskih projekata

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

42.13 Izgradnja mostova i tunela

42.21 Izgradnja cjevovoda

42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

42.91 Izgradnja hidro objekata

42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih

43.11 Rušenje objekata

43.12 Pripremna gradilišta

43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

43.21 Postavljanje električnih instalacija

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31 Malterisanje

43.32 Ugradnja stolarije

43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34 Bojenje i zastakljivanje

43.39 Ostali završni radovi

43.91 Krovni radovi

43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

SEKTOR G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila

45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila

45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja,

46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože

46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda

46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje

46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

46.23 Trgovina na veliko životinjama

46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom

46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

46.34 Trgovina na veliko pićem

46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začинима

46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom

46.41 Trgovina na veliko tekstilom

46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom

46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje

46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje

46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom

46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima

46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom

46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama

46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje

46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem

46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje

46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjettjenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u
 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama

47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SEKTOR H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 49.32 Taksi prevoz
 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
 49.41 Drumski prevoz tereta
 49.42 Usluge preseljenja
 49.50 Cjevovodni transport
 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovim putevima
 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovim putevima
 51.10 Vazdušni prevoz putnika
 51.21 Vazdušni prevoz tereta
 52.10 Skladištenje
 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
 52.24 Manipulacija teretom
 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju

SEKTOR I USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj
 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
 55.90 Ostali smještaj
 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

SEKTOR J INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

58.11 Izdavanje knjiga
 58.12 Izdavanje imenika i adresara
 58.13 Izdavanje novina
 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
 58.29 Izdavanje ostalih softvera
 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnost prikazivanja filmova

59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

60.10 Emitovanje radio-programa

60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

61.10 Kablovske telekomunikacije

61.20 Bežične telekomunikacije

61.30 Satelitska telekomunikacija

61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti

62.01 Kompjutersko programiranje

62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije

62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom

62.09 Ostale usluge informacione tehnologije

63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.

63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnosti novinskih agencija

63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute

SEKTOR L POSLOVANJE

NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

SEKTOR M STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

SEKTOR N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja

80.20 Usluge sistema obezbjeđenja

80.30 Istražne djelatnosti

81.10 Usluge održavanja objekata

81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.29 Usluge ostalog čišćenja

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

82.20 Djelatnost pozivnih centara

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

82.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa

82.92 Usluge pakovanja

82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

SEKTOR R UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

90.04 Rad umjetničkih ustanova

91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva

91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova

93.11 Djelatnost sportskih objekata

93.12 Djelatnost sportskih klubova

93.13 Djelatnost fitnes klubova

93.19 Ostale sportske djelatnosti

93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

SEKTOR S OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

94.11 Djelatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

94.12 Djelatnosti strukovnih udruženja

95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme

95.12 Popravka komunikacione opreme

95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

95.23 Popravka obuće i predmeta od kože

95.24 Održavanje i popravka namještaja

95.25 Popravka satova i nakita

95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda

96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
 96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela
 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
SEKTOR T DJELATNOST
DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA;
DJELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA

PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE
 97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
 98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
 98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe

Osnovna djelatnost Društva je:

56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

Društvo će obavljati:

- *Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodanicama*

Društvo se registruje i za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar i to:

- poslovi spoljnotrgovinskog prometa,
- uvoz i izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti
- predstavljanje i zastupanje stranih firmi,
- međunarodni saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju,
- međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge,
- prodaja strane na konsignacijama i reeksport,
- vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja

Društvo može vršiti promjene djelatnosti.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi osnivač Društva u pismenoj formi.

Odgovornost za obaveze

Čl. 9

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje Ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime, i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Iznos početnog kapitala

Čl. 10

Ulog društva može biti novčani i nenovčani.

Osnovni kapital Društva čini novčani ulog osnivača koji je osnivač uplatio u iznosu od 1,00€. Ulog društva može biti novčani i nenovčani.

Čl. 11

Osnivači su vlasnici Društva -tročlano Društvo i raspolažu sa: 50 % udjela za prvog osnivača i sa po 25 % udjela za drugog i trećeg osnivača

Čl. 12

Ako osnivači odluče da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbjeđena na sledeći način i u sledećem redoslijedu:

- iz nerasporedjene dobiti
- iz kredita
- putem povećanja i uplate kapitala.

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenivaće se pozitivni zakonski propisi Crne Gore.

Čl. 13

Osnivač može smanjiti osnivački ulog društva u skladu sa Statutom i pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore.

Utvrđivanje dobiti i način snošenja rizika i pokriće gubitaka

Čl. 14

Društvo je dužno da organizuje vođenje knjigovodstva u skladu sa pozitivnim propisima, iz kojeg će se obezbijediti evidencija o rezultatima poslovanja društva.

Čl. 15

Za ispravnost poslovnih knjiga i izvještaja o poslovanju odgovara izvršni direktor društva.

Čl. 16

Odluku o raspodjeli dobiti, koja ostane nakon izmirenja poreza doprinosa i drugih obaveza iz dobiti, donosi osnivač društva.

Osnivač odlučuje o izdvajanju dijela dobiti za:

- zakonske rezerve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,
- dobrovoljne rezerve po odluci osnivača
- za izdvajanje u fondove,
- za povećanje osnovnog kapitala društva,
- za isplatu plata,
- za isplatu osnivaču.

Osnivač slobodno raspolaže dijelom dobiti koja mu pripada.

Osnivač može donijeti odluku da dio ili ukupnu dobit reinvestira u društvo.

Čl. 17

Eventualni gubitak u poslovanju društva pokriva osnivač iz osnovnog kapitala.

Osnivač može uplatiti dopunska sredstva za pokriće gubitaka.

Pokriće gubitaka vrši se u rokovima i u skladu sa zakonom.

Ukoliko za pokriće gubitaka nema dovoljno osnovnog kapitala, a osnivač ne izvrši dopunske uplate, protiv društva se pokreće stečajni postupak.

Prestanak stečaja može pokrenuti osnivač i nadležni državni organ.

Organi društva

Čl. 18

Društvom upravlja osnivač.

Organ poslovođenja u Društvu je izvršni direktor Društva.

Skupštinu društva čine osnivači društva.

Čl. 19

Osnivač Društva odlučuje o:

- poslovnoj politici Društva,
- trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
- donošenju investicionih odluka,
- osnivanju novih preduzeća,
- godišnjem obračunu i pokriću gubitaka,
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- dopunskim uplatama u društvu,
- vraćanju naknadnih dopunskih uplata,
- diobi udjela,
- ostvarivanju zahtjeva Društva prema direktoru Društva u vezi sa naknadom štete nastale osnivanjem Društva ili vođenjem poslova.
- zastupanjem Društva u sudskim i drugim postupcima protiv direktora Društva,
- statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- odobrava izbor lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu (menadžeri)
- donosi i mijenja statut i druga opšta akta u društvu.

Čl. 20

Izvršni direktor Društva:

- organizuje i rukovodi procesom rada i tekućim poslovanjem Društva,
- predlaže koncepciju poslovne politike Društva i operativne planove i programe rada Društva,
- odlučuje o radnim odnosima u Društvu (izuzev radnog odnosa osnivača Društva i lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima),
- odgovoran je za zakonitost rada Društva,
- vrši i druge poslove po ovlašćenjima osnivača Društva.

Čl. 21

Mandat izvršnog direktora Društva traje 4 godine, sa mogućnostima ponovnog imenovanja.

Čl. 22

Za svoj rad direktor je odgovoran osnivaču Društva.

Direktor može biti smijenjen i prije isteka mandata. Odluku o smijeni direktora donosi osnivač Društva.

Zastupanje

Društvo zastupa izvršni direktor društva: **STOJAN KARADZIĆ,**

Osnivač društva može ovlastiti i druga lica da zastupaju Društvo, uz određivanje granice ovlašćenja zastupnika.

Direktor Društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu dati prokuru.

Fondovi Društva

Čl. 24

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukpnog kapitala Društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka.

Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.

Način promjene oblika društva

Čl. 25

Osnivač donosi odluku o promjeni oblika organizovanja društva (Akcionarsko, Ortačko ili Komaditno). Odluka se donosi u pismenoj formi i prijavljuje se CRPS-u.

Prestanak društva i članstvo u društvu

Čl. 26

Društvo prestaje na osnovu odluke osnivača Društva i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Čl. 27

O pristupanju novih članova Društvu odlučuje osnivač Društva.

Za osnivače i članove koji naknadno stupe u Društvo ulog ne može biti manji od 1,00 €

O visini uloga iz prethodnog stava odluku donosi osnivač.

O pristupanju osnivača ili lica Društva sačinjava se ugovor u pismenoj formi kojim se utvrđuju novi odnosi u Društvu.

Ugovor se prijavljuje CRPS-u.

Rješavanje sporova u društvu

Čl. 28

Direktor Društva i lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu solidarno odgovaraju za štetu koju svojim odlukama nanese Društvu, ukoliko su te odluke donesene grubom nepažnjom ili namjerom da se šteta prouzrokuje.

Osnivač Društva može pokrenuti postupak pred sudom protiv organa poslovođenja koji su donijeli odluku kojom se nanosi šteta Društvu na način utvrđen prethodnim stavom.

Čl. 29

Pravo na podnošenje tužbe zastarijeva u roku od 90 dana od saznanja za odluku, a docnije u roku od 3 godine od dana donošenja odluke.

Administrativne i pravne obaveze

Čl. 30

U Društvu se vodi knjiga odluka Društva.

U knjigu odluka se upisuju:

- odluke o osnivanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju,
- odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka
- odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- investicione odluke,
- odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- druge odluke od značaja za vršenje funkcije upravljanja Društvom.

Knjiga odluka se vodi uredno.

Podaci upisani u knjigu odluka ne smiju se mijenjati niti brisati.

Čl. 31

Društvo donosi opšta akta.

Opšta akta Društva su:

- Statut ,
- Pravilnik o radnim odnosima,
- Pravilnik o finansijskom poslovanju,
- Pravilnik o zaradama
- Pravilnici i odluke po potrebi Društva.

Opšta akta Društva moraju biti uskladjena sa aktom o osnivanju i Statutom Društva.

Čl. 32

Normativna akta Društva donosi osnivač.

Čl. 33

Zasnivanje radnog odnosa radnika u Društvu vrši se u skladu sa odredbama Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i drugim pozitivnim propisima.

Sva pitanja iz oblasti rada i radnih odnosa uređuju se Pravilnikom o radnim odnosima Društva.

Čl. 34

Osnivač vrši kontrolu aktivnosti Društva.

Reviziju poslovanja Društva, osnivač je dužan da obezbijedi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Direktor obezbjeđuje mogućnost kontrole Društva koju vrše državni i drugi ovlašćeni ograni. Osnivač ima pravo da od državnih organa zatraži kontrolu poslovanja Društva.

Troškove revizije snosi Društvo na teret redovnih troškova poslovanja.

Obavješćavanje i poslovna tajna

Čl. 35

Direktor Društva je dužan da o poslovima iz svoje nadležnosti pravovremeno obavještava osnivača Društva.

Osnivač Društva je dužan da jednom godišnje svim zaposlenim u Društvu pruži informaciju o poslovanju društva i planovima u oblasti radnih odnosa, razvojne politike i politike zarada u Društvu.

Čl. 36

Pod poslovnom tajnom podrazumijevaju se:

- ukupan prihod, visina i vrsta troškova,
- vrijednost imovine,
- visina dobiti ili gubitaka, način raspodjele i pokriće gubitaka,
- visina plata radnika
- drugi podaci za koje odluku donese osnivač.

Odlukom o poslovnoj tajni posebno se utvrđuje način čuvanja poslovne tajne i odgovornost svih lica koja su u posjedu poslovne tajne u slučaju njenog obelodanjivanja.

Nadležno pravo

Čl. 37

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Statuta Društva, primjenivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak izmjene statuta

Čl. 38

O izmjenama Statuta odlučuje osnivač Društva.

Završne odredbe


Čl. 39

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa Društva u C.R.P.S.


U Podgorici, dana 18.11.2021. godine

m.p.


OSNIVAČI:



MILORAD KATNIĆ, [REDACTED]



TRIPKO KRGOVIĆ, [REDACTED]



MICHAEL DAVID SHORE [REDACTED]



-----IZJAVA O ODRICANJU OD PRAVA PREČE KUPOVINE-----

Ja, Tripko Krgović, [REDACTED] kao suosnivač sa 25% udjela u DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA, izjavljujem da mi je ponuđena kupovina ukupno 50% osnivačkog udjela u društvu DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA, PIB: 03323439 (u daljem tekstu „Društvo“), u vlasništvu društva sa ograničenom odgovornošću "SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PODGORICA, PIB: 03023427, suosnivača sa 50% udjela u Društvu, koju ne prihvatam.

Ovim se, takođe, ne protivim [REDACTED] da navedeni osnivač prenese ukupno 50% vlasničkog udjela u Društvu gospodinu Miloradu Katniću, [REDACTED]
[REDACTED]
Društvu.

U Podgorici, dana 18.11.2021.

Tripko Krgović

-----Tripko Krgović

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

potvrđujem da je KRGOVIĆ TRIPKO, [REDACTED]

(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta/boravišta lica čiji se potpis ili rukopis ovjerava)

svojeručno potpisao ovu ispravu

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)

///

(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovidno lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

ili izjavom svjedoka ///

(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravišta, ulica i broj)

čiji identitet utvrđen na osnovu ///.

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok ///

čiji je identitet utvrđen na osnovu ///.

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

imenovanom je isprava pročitana.

(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)

Identitet tumača je utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovan je ovlašćen za zastupanje na osnovu ///.

(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Prema članu 10 i 12 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, niti je dužan da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.


Potpis stranke je ovjeren u 2 (dva) primjerka.

Broj: OV- 6908/2021

Ovjera izvršena dana 18.11.2021.godine, u 12:12 h, U Podgorici

(mjesto ovjere potpisa kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 9 u iznosu od 5,00 € Otkoskov u iznosu od 1,00 €, što sa PDV-om od 1,26 €, predstavlja ukupno od 7,26 €.



-----Izjava o odricanju od-----
-----prava preče kupovine-----

-----Statement of Pre-emption-----
-----Right Renunciation-----

Ja, Michael David Shore, [REDACTED]

I, Michael David Shore, passport number: [REDACTED]

Tivat, Crna Gora, kao suosnivač sa 25% udjela u DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA, izjavljujem da mi je ponuđena kupovina 50% osnivačkog udjela u društvu DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA, PIB 03323439 (u daljem tekstu „Društvo“); u vlasništvu DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PODGORICA, PIB 03023427, suosnivača sa 50% udjela u Društvu, koju ne prihvatam.

Ovim se, takođe, ne protivim odluci da navedeni osnivač prenese 50 % vlasničkog udjela u [REDACTED] društvu, Miloradu Katniću, [REDACTED] ulicu Crnu Gore, Podgorica, ulica [REDACTED] Bak [REDACTED] udjela u Društvu.

U Podgorici, dana 18.11.2021.

-----Michael David Shore

Tivat, Montenegro as the co-founder with 25% of the shares in limited liability company "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA, state that I have been offered to buy 50% of shares in "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA LLC, TIN: 03323439 (hereinafter referred as "Company"), owned by Limited liability Company "SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PODGORICA, TIN 03023427 who is co-founder with 50% share in Company, which I don't accept.

In addition, I do not oppose to the decision of the above stated founder to transfer 50% of the ownership share in the Company to Milorad Katnić, citizen of Montenegro, [REDACTED] Street Baku, PIN [REDACTED]

In Podgorica, on day November 18th, 2021.--

-----Michael David Shore



Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

izjavljujem da je 1. SHORE MICHAEL DAVID, [REDACTED]

(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta/boravišta lica čiji se potpis ili rukopis ovjerava)

svojeručno potpisao ovu ispravu

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)

///

(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovidno lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

[REDACTED]
vazenja do 31.08.2028. godine

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ili izjavom svjedoka ///

(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravišta, ulica i broj)

čiji identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok ///

čiji je identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovanom je isprava pročitana i prevedena u prisustvu tumača za engleski jezik PONOŠ ANE, [REDACTED]

[REDACTED]
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovani je ovlašćen za zastupanje na osnovu ////

(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Prema članu 10 stav 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa niti je dužan da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.


Potpis stranke je ovjeren u 2 (dvije) primjerka.

Broj: OV- 6910/2021

Ovjera izvršena dana 18.11.2021. godine, u 12:23 h, U Podgorici

(mjesto ovjere potpisa kada ovjera vrši van službenih prostorija)

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena po tarifnom broju 9 i 21 stav 5 u iznosu od 15,00 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, što sa PDV-om od 3,36 €, predstavlja ukupno od 19,36 €.



UGOVOR O PRENOSU UDJELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA

PRENOSILAC UDJELA

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PODGORICA**

STICALAC UDIJELA

MILORAD KATNIĆ

Član 1

Član 2

U Podgorici, 18.11.2021. godine

UGOVOR O PRENOSU UDJELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA

PIB: 03323439

zaključen u Podgorici, dana 18.11.2021. godine između sljedećih ugovornih strana;

- 1) **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PODGORICA, PIB 03023427**, osnivač sa 50% udjela u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA**, koje društvo zastupa Željko Vujović, po punomoćju (u daljem tekstu **PRENOSILAC UDJELA**)

I

- 2) **MILORAD KATNIĆ**, [REDACTED]

U daljem tekstu zajedno označeni kao „*Ugovorne strane*“, a pojedinačno kao „*Ugovorna strana*“

Član 1

Predmet ovog ugovora je prenos ukupno 50% udjela u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA**, registrovano u CRPS u Podgorici pod reg. br. 50937797, PIB: 03323439 (**Društvo**).

Adresa sjedišta: Baku br. 140, Podgorica.

Adresa prijema službene pošte: Baku br. 140, Podgorica.

Izvršni direktor društva je Stojan Karadžić.

Osnovna registrovana djelatnost Društva je 56.10 – Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata.

Član 2

PRENOSILAC UDJELA prenosi **STICAOCU UDJELA** udio od 50%.

PRENOSILAC UDJELA prenosi, odnosno ustupa svoj udio od 50% u navedenom Društvu, na dan potpisivanja ovog ugovora.

STICALAC UDJELA ovim ugovorom prima, odnosno prihvata stianje udjela od 50%, na dan potpisivanja ovog ugovora.

Naknada koja se ima platiti za prenesene udjele iznosi:

STICALAC UDJELA će za 50% udjela koja će mu biti prenijeta platiti naknadu **PRENOSIOCU UDJELA** u iznosu od 1,00 EUR.

Član 3

PRIMALAC UDJELA prihvata preneseni udio i potpisivanjem ugovora preuzima sva prava i obaveze prema trećim licima koja mu je zajedno sa udjelom prenio **PRENOSILAC UDJELA**.

Od trenutka potpisivanja ovog ugovora i njegove registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, a nakon donošenja novog usaglašenog Statuta društva, osnivači **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA** će biti:

Stilrad Katnić	50%
Željko Krgović, JMBG: _____	25%
Michael David Shore, JMBG: _____	25%

Član 4

PRENOSILAC UDJELA potpisivanjem ovog ugovora potvrđuje da je postupak prenosa udjela, kao i ovaj ugovor, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima u Crnoj Gori.

Član 5

PRENOSILAC UDJELA izjavljuje;

- da je njegov udio koji je predmet ugovora stečen na zakonit način,
- da na udjelima ne postoje nikakva ograničenja, niti prava trećih lica, osim onih koje su navedene
- u ovom Ugovoru, kao i da za prenos udjela nije potrebna nikakva dozvola ili saglasnost trećih lica

PRIMALAC UDJELA potpisivanjem ovog ugovora prihvata sve obaveze kao i potraživanja koja postoje na udjelima koji su predmet ovog ugovora.

U slučaju da između strana, ili Društva i trećeg lica nastane spor o postojanju i/ili visini obaveze, isti će biti riješen u roku od mjesec dana od dana njegovog nastanka mirnim putem, a ako to nije moguće onda pred nadležnim sudom.

PRIMALAC UDJELA izjavljuje;

- da će u zakonom predviđenom roku sačiniti prečišćen tekst Statuta društva i predmetnu promjenu osnivača, odnosno prenos udjela, prijaviti Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Član 6

Imajući u vidu konstitutivno dejstvo upisa u CRPS, prenos udjela ima pravno dejstvo prema društvu i prema trećim licima od momenta donošenja rješenja o registraciji promjene u CRPS.

STICALAC UDJELA će se upisati kao vlasnik udjela prenesenih ovim Ugovorom kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici i ostalih nadležnih organa, bez posebne saglasnosti i daljeg učešća **PRENOSIOCA UDJELA**, isključivo na osnovu ovog Ugovora i u momentu koji će biti izabran isključivo od strane **STICAOCA UDJELA**, nezavisno od dana potpisa i ovjere ovog Ugovora.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove koji bi proizišli iz ovog ugovora ili u toku njegovog izvršenja riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Član 8

Na sve odnose između ugovornih strana koji proizilaze iz ovog ugovora imaju se primjenjivati pozitivni propisi Crne Gore.


Član 9

Ovaj ugovor je sačinjen u pet identičnih primjerka.

Ugovorne strane su pročitale i razumijele ugovor, pa ga u znak saglasnosti prihvataju i slobodnom voljom potpisuju.

U Podgorici, 18.01.2021. godine


PRENOSILAC UDJELA



ZA "SEED CAPITAL PARTNERS" DOO PODGORICA

Željko Vujović, po punomoćju

STICALAC UDJELA



Milorad Katnić

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

potvrđujem da su 1. VUJOVIĆ ŽELJKO, [REDACTED]

sa sjedištem u Podgorici, Ulica Boku broj 140, PIB: 03023427

2. KATNIĆ MILORAD, [REDACTED]

[REDACTED] potpisao ovu ispravu

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)

///

(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovidno lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ili izjavom svjedoka ///

(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravišta, ulica i broj)

čiji identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok ///

čiji je identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovan je isprava pročitana,

(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)

Identitet tumača je utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovani Vujović Željko je ovlašten za zastupanje na osnovu Punomoćja UZZ broj 456/2020, sačinjenog od strane notara Čepić Tanje sa sjedištem u podgorici od 01.06.2020. godine,

(akt kojim je dato ovlaštenje za zastupanje)

Prema članu 10 stav 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, ali je dužan da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.



Potpisi stranaka su ovjereni u 3 (tri) primjerka.

Broj: OV- 6907/2021

Ovjera izvršena dana 18.11.2021. godine, u 12:09 h, U Podgorici

(mjesto ovjere potpisa kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 9 u iznosu od 15,00 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, što sa PDV-om od 3,36 €, predstavlja ukupno od 19,36 €.



CRNA GORA
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
Podgorica, ul.Njegoševa br.3

OTPRAVAK
IZVORNIKA

UZZ br.456/2020

Dana 1.juna 2020.godine (slovima: prvog juna dvije hiljade dvadesete godine), u 9.00 časova, preda mnom, dolje potpisanim notarom Tanjom Čepić, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul.Njegoševa br.3, sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje, sačinim notarski zapis punomoćja za zastupanje „SEED CAPITAL PARTNERS“ d.o.o., PODGORICA, pristupio je:-----

MILAN Spasoja IVANOVIĆ, [REDACTED]

utvrdila na osnovu uvida u ličnu kartu br.634697500 izdatu od MUP-a Crne Gore-PJ Podgorica, dana 15.marta 2019.godine sa rokom važenja do 15.marta 2029.godine, u svojstvu osnivača i izvršnog direktora „SEED CAPITAL PARTNERS“ d.o.o., PODGORICA, sa sjedištem u ul.Šeika Zaida br.5, registarski broj u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave 5-0715244, matični broj 03023427 (u daljem tekstu: davalac punomoćja)-----

Notar je izvršio uvid u original Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave br.5-0715244 od 29.maja 2020.godine, koji se nakon čitanja u ovjerenom prepisu prilaže uz izvornik.-----

Uvidom u naprijed označeni Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, notar je utvrdio da je davaoc punomoćja ovlašten za zastupanje subjekta upisa i preduzimanje ovog pravnog posla.-----

Nakon što sam se uvjerila u pravu volju davaoca punomoćja, objasnila mu pravne domete i posljedice ovog pravnog posla, te ustanovila da je sposoban i ovlašten za preduzimanje ovog pravnog posla, prisutni je izjavio slijedeće:-----

PUNOMOĆJE-----

[REDACTED]
Željka Vujovića, [REDACTED]

[REDACTED]
punomoćnik)-----

da u ime i za račun „SEED CAPITAL PARTNERS“ d.o.o., PODGORICA može:-----

- pred notarom zaključivati, potpisivati i ovjeravati Predugovore ili Ugovore o kupoprodaji, razmjeni ili poklonu i/ili Aneксе i raskide istih i/ili podnositi zaključene Ugovore notar radi sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave (solemnizacija)---
- ugovoriti, primiti ili isplatiti kupoprodajnu cijenu-----
- dati clausulu intabulandi-----
- predati ili primiti u posjed nepokretnost -----
- zaključivati, potpisivati i ovjeravati Ugovore o zajedničkoj gradnji-----
- zaključivati, potpisivati i ovjeravati Ugovore o zakupu-----
- kao primaoca kredita, potpisivati i ovjeravati potpis na ugovorima o kreditu-----
- kao hipotekarnog dužnika, zaključivati i potpisivati Ugovore o hipoteci i/ili Založnu izjavu na nepokretnim stvarima i Ugovore o zalozi na pokretnim stvarima i pravima-
- kao dužnika, zaključivati i potpisivati Ugovore o fiducijarnom prenosu prava svojine
- zaključivati, potpisivati i ovjeravati Ugovore o poslovnoj saradnji-----
- pred upravnim organima podnositi zahtjeve za izdavanje dokumenata i iste podizati (saobraćajna, vozačka dozvola i sl.)-----
- zaključivati ugovore o osnivanju privrednog društva, prenosu udjela u privrednom društvu sa ili bez naknade, davati saglasnost suosnivaču za prenos udjela trećem licu-----
- predavati i podizati dokumentaciju kod Centralnog registra privrednih subjekata, Poreske uprave i Uprave za nekretnine-----
- preduzimati sve pravne radnje neophodne za izmjenu, dopunu ili prestanak gore navedenih pravnih radnji-----
- zastupati pred Centralnim registrom privrednih subjekata, Poreskom upravom, Upravom za nekretnine-----
- zaključivati ugovore koji se odnose na bilo koju vrstu transformacije privrednog društva -----
- davati pred notarom izjašnjenja o upozorenju o mogućoj zakonskoj hipoteci-----
- davati pred notarom izjašnjenja o upozorenju na neposrednost uvida notara u list nepokretnosti-----
- davati pred notarom izjašnjenja o upozorenju na neposrednost uvida notara u izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprava ili drugog registarskog organa -----
- davati pred notarom izjašnjenja o upozorenju o upisanom teretu-zabilježbi restitucije i drugim mogućim teretima -----
- davati notar ovlaštenje, da radi tehničkih i štamparskih grešaka, a radi upisa prava pred Upravom za nekretnine, ispravlja, dopunjuje ili mijenja notarski zapis-----
- ovlastiti notara da podnese zahtjev za upis i brisanje stvarnih prava na nepokretnostima kod Uprave za nekretnine i učešće u postupku do realizacije upisa-----
- ovlastiti treća lica za upravljanje vozilima-----
- da može pojedina ili sva ovlaštenja po svom izboru bez ograničenja prenijeti na treća lica-----



-da preduzima i sve druge radnje ovdje nenavedene, a neophodne za realizaciju povjerenih poslova.-----

Ovo punomoćje važi do opoziva ili okončanja povjerenih prednje navedenih poslova-----

ZAVRŠNE ODREDBE-----

Notar je davaoca punomoćja poučio i upozorio i na slijedeće:-----

1. Da prema trećim savjesnim licima ovo punomoćje ima dejstvo uprkos opoziva dok punomoćnik ima opravak ovog punomoćja -----

PRILOZI IZVORNIKA-----

- 1.Fotokopija lične karte zastupnika stranke i punomoćnika-----
- 2.Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave od 29.maja 2020.godine-----

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju-----

OTPRATAK IZVORNIKA-----

- Davalac punomoćja (1x)-----
- Punomoćnik (2x)-----

Naknada za rad notara u iznosu od 40.00 EUR (slovima:četrdeset eura) (Tarifni br.1 st.7) i PDV po stopi od 21% (dvadeset jedan) u iznosu od 8.40 EUR (slovima:osam eura i četrdeset centi), što ukupno iznosi 48.40 EUR (slovima:četrdeset osam eura i četrdeset centi) je obračunata prema Tarifi o nagradama i naknadama za rad notara.-----

Notar je davaocu punomoćja pročitao ovaj notarski zapis, neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara njihovoj volji, nakon čega je davaoc punomoćja izjavio da je razumio sadržinu ovog pravnoga posla i da je saglasan sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom odobrava i svojeručno, kako slijedi, potpisuje u prisustvu ovog notara, te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar.-----

U Podgorici, dana 1.juna 2020.godine (slovima:prvog juna dvije hiljade dvadesete godine), u 9.30 časova.-----

Davalac punomoćja:

Milan Ivanović



NOTAR

Tanja Čepić

Strana 3 od 3





**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

Registarski broj S - 0715244 / 005
PIB: 03023427

Datum registracije: 31.12.2014.
Datum promjene podataka: 27.05.2020.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEED CAPITAL PARTNERS"
DOO PODGORICA**

Broj važeće registracije: /005

Skraćeni naziv: SEED CAPITAL PARTNERS
Telefon:
eMail:
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 19.12.2014.
Datum donošenja Statuta: 19.12.2014. Datum promjene Statuta: 20.05.2020.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ŠEIKA ZAIDA BR.5 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: ŠEIKA ZAIDA BR.5 PODGORICA
Adresa sjedišta: ŠEIKA ZAIDA BR.5 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6420 Djelatnost holding kompanija
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1.625.001,00Euro (Novčani 1.625.001,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

MILAN IVANOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

MILAN IVANOVIĆ

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 29.05.2020 godine u 10:05h



Pomoćnica direktora

Dusanka Vujisić
Dusanka Vujisić

Ovaj je otpisak sastavljen za:


7. (c) [REDACTED]

100

u Podgorici, 01.06.2020. CRNA GORA

Tanja Čepić

01000000 00000000
(0000 0000)



OSNOVNI SUD U

JOVANOVIĆ MICA

broj i adresa prebivališta lica na čiji

44429114

potvrđuje da je prepis javna ili druge isprave sačinjen

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je

pisan šupkopisom: (grafičnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 5 stranica i nalazi se

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je

(pocljepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

(ispravljeni, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru prepisa naplaćena u iznosu od 11 eura.

Broj: OV

Dana



OVJERU IZVRŠIO

(potpis i pečat)




KOMNENIĆ
& Saradnici

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Milu Jovanović, [REDACTED], da može predati i preuzeti dokumentaciju od CRPSa za DOO THE TEMPERANCE GROUP.

Punomoćnik je ovlašten da preduzima sve pravne i faktičke radnje.

U Podgorici, dana 24.11.2021. godine


Miloš Komnenić, Advokat
MILOŠ KOMNENIĆ
81000 - 81000 Podgorica
Mob. Tel. +382 20 674 302
miloš.komnenić@klo.co.me

ADVOKATSKA KANCELARIJA

klo.co.me

Ljubljanska 16, I sprat - 81000 Podgorica
office@klo.co.me - Tel./Fax +382 20 674 302



PUNOMOĆJE

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "THE TEMPERANCE GROUP" DOO PODGORICA

PIB: 03323439 („Društvo“)

ovim punomoćjem **ovlašćuje**

Miloša Komnenića

advokata iz advokatske kancelarije „Komnenić i saradnici“ iz Podgorice, Ankarski bulevar broj 16
(„Punomoćnik“)



da može u ime i za račun Društva da podnese zahtjev Centralnom registru privrednih subjekata („CRPS“) za promjenu osnivača, Statuta i drugih podataka o Društvu.

Punomoćnik je ovlašćen da preda i preuzme dokumentaciju, podnosi zahtjeve, prijave i druge podneske, iste podigne, kao i da preduzme sve ostale pravne i faktičke radnje u cilju promjene podataka u gore navedenom društvu u vezi sa promjenom osnivača, imenovanjem i razrješenjem ovlašćenih lica, povećanjem kapitala, promjenom adrese i svim drugim promjenama u društvu pred Centralnim registrom privrednih subjekata i svim drugim nadležnim organima.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja mogu biti prenijeta na treća lica po potrebi.

U Podgorici, dana 15.11.2021. godine

Za Društvo:



Stojan Karadžić,

Izvršni direktor



KOMNENIĆ
& Saradnici

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Desanku Kotlaju, advokatskog pripravnika iz Podgorice, [REDACTED] može preuzeti rješenje o promjeni osnivača za DOO THE TEMPERANCE GROUP, broj predmeta 333297.

Punomoćnik je ovlašten da preduzima sve pravne i faktičke radnje.

U Podgorici, dana 08.12.2021. godine

Milos Komnenic
ADVOKAT
MILOŠ KOMNENIĆ
81000 Podgorica, Ljubljanska 16
Mob. tel. +382 20 674 302
office@klo.co.me
klo.co.me
Milos Komnenić, Advokat

ADVOKATSKA KANCELARIJA

klo.co.me

Ljubljanska 16, I sprat - 81000 Podgorica
office@klo.co.me - Tel./Fax +382 20 674 302

